ངས་ཀ ། ཤ ། ཀ ། ཤ ། ཀ ། ཤ །

ལྷར་བྱོན་པའི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། རིགས་ལྡན་འཇམ་པའི་དབྱངས་གྲྭ་མཆོག་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་མཆེད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སྒྲ། ང་ཀ། སྨྲྭ་པའི་སྒྲ་སྒྲན་སྡ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲན་ལྡན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སྒྲ། ས་སྒྲ་པ་ཞུ་ནན་ཏེའི་མིང་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཁ་སྐོང་བཏེད་བྱང་དུ་བཀོད་པ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་བསམ་པ་ལྟུན་གྲུབ། རྗེ་བཙུན་ས་སྒྲ་པའི་གསུང་རབ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་བོད་ཡུལ་འགྲོ་ཀུན་བསྟོད་པའི་ཆོས་སྐོ་ཕྱོགས་བརྒྱར་རིང་དུ་ཕྱེ་བ། ལེགས་བཤད་དགྱོད་ལྡན་ཡིད་འཕྲོག། དཔལ་ས་སྒྲའི་གནས་བཤད་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྙན་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། གངས་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྒྲའི་དུས་མངོས་ཆེན་མོ་བྱང་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བློ་མ་དང་བསྟན་སྲུང་དགེས་པའི་མཚོད་རྫས་ངོ་མཚར་ཕྲེང་བ། དཔལ་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྱི་གྲྭ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་བྱོན་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཚོས་སྐྱོང་ཡིད་བཞིན་རོར་བུ་དགེས་པར་བྱེད་པའི་ཡིད་འཕྲོག། དཔལ་ས་སྒྲ་ལོ་ཐུ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཚར་འབེབས། རྗེ་བཙུན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲང་འདོད་དང་པའི་ཚུ་གཉིར་ལས་འོང་བའི་ངོ་མཚར་ཐ་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲེང་མཛེས། ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར་བསམ་པ་དེ་འབྱུང་གི་གོང་བུའི་ཕྲེང་བ། བསྟན་པའི་བདག་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྒྲ་པའི་འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་བླ་མ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོའི་གསུང་རབ་ལ་ཞུས་དགེ་བ། ཁྱབ་བདག་འཛིན་འཕོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་ཐུས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིད་འཕྲོག་ཞུན་ལའི་ཚུན་པོ། ཁྱབ་བདག་འཛིན་ལོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་ཐུས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་འབྲེང་པོ་བྱིན་རླབས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། ཅ། རྗེ་བཙུན་ཐུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སཏ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་པ་རྒྱ་མཚོ་སྟེལ་བའི་ཚུ་རྒྱུན་དང་མཚར་དོན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་

རབ་རྒྱལ་བྱ་འཇི་འབེག་དེ་ཐུར་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་བ་རྗོར་བྱའི་འཕྲིང་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་འཕགས་པ་དགྱེས་
པའི་ལྷའི་རོལ་མོ་དགྱོད་ལྡན་ཡིད་འཕྲོག་འཕྲིན་ལས་ཀྱན་ཁྱབ། ཆ ། ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྟེན་དུ་བསྒྲུབ
པའི་ཚོ་གཅིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ། དགེ་བསྟེན་དང་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚོ་ཉིར་མཁོ་ཀྱན་གསལ།
གཉིའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྒྱ་བཏུན་རྒྱལ་པོ་བློ་གསལ་ཡིད་ཀྱི་པཎ་ཁ་འབྱེད། ཐུབ་པ་དགོངས
གསལ་གྱི་འཚད་ཐབས་རྒྱལ་སྲས་བྱེ་བ་ཐུག་བརྒྱའི་ཚོས་སྒོ་དང་པོ་ཕྱེ་བ། རྒྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་
གྲྭབ་མཐའ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བཤད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་མཚན་ཉིད་གྲྭབ་མཐའ་ཀུན་ཤེས།
ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་རྗེས་འབྲང་བཀའ་གཏན་གྱི་བྱང་ཆུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཉང་གསལ་
ཀུན་དགལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་གཏན་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཚོས་བྱང་བའི་ཆུལ་ལེགས་པར་
བཤད་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ། འོ་སྐོལ་གྱི་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཚེ་འཕྲུལ་བསྟན་ཆུལ་མདོ་ཙམ
བཤད་པ་དང་བའི་སྟེ་མ། སྨོན་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་སྟོང
པའི་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཚོག་ཉུང་དོན་མང་བའི་ཟློག་ཏུ་རྟོགས་བྱེད། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལས་བཟོ་རིག
པའི་བྱེ་བྲག་རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཟླ་མ་དགེས་པའི་སྟན་པའི་སྒྲ
དབྱངས་བློ་གསལ་ཡིད་འཕྲོག་འཕྲིན་ལས་ཡོངས་ཁྱབ། སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་སྨྱོད་པའི་དོན་འགྲེལ
ཁོག་ཕུག་བའི་བ་ཅན་དུ་བཀྲོད་པའི་ལམ་བཟང། བའི་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཕུན
ཚོགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། བའི་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཕན་ཡོན་གྱི་ལུང་སྤྱི་བ། ཞིང
མཚོག་བའི་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འདུན་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རབ་ཏུ་གསལ་
བའི་མེ་ལོང་། བའི་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ལ་བསྡུགས་པ་དང་པའི་ཚུ་གཏེར་འབྱུང་བ། ས་སྐྱ་པའི་མན་ངག་འོད
དཔག་མེད་པའི་འཕོ་བ་སྨོན་ཚུལ་བའི་བ་ཅན་དུ་བསྒྲོད་པའི་ཉེ་ལམ། རོང་སྟོན་གྱིས་མ་ལ་གཏམས་པའི་འཕོ
བའི་དགེ་མང་པོ་མི་འདྲ་བའི་ཞུ་དག་རྟེའི་གསུང་བཞིན་བཀྱིས་པ། འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་བསྨོན་དོན་རིམ་པ
གསལ་བ་འགྲོ་ཀུན་བའི་སྟེར། སྨན་ཟླ་བའི་གསེགས་འཁོར་བཅས་མཚོད་པའི་ཚོ་གའི་དོན་རྣམ་པར་བཤད

པ་འགྲོ་ཀུན་དག་པའི་ཞིང་དུ་བསྲོད་པའི་ལམ་མཁན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ལེགས་བཤད་རབ་ཏུ་གསལ་བ། སྲིད་པ་
གསུམ་གྱི་ཐོ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་ལས་འབྱས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་
བྱ་བའི་དོན་འགྲེལ་བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎ་ཁྱེའུ་གསུང་རབ་ལེགས་པར་
བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གྱི་རྟེས་སུ་འཇུག་པ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་ཐུང་དོར་གསལ་
བའི་མེ་ལོང། ལྷུང་བཤགས་བཏོན་པའི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་སྒྲིབ་པ་ཀུན་སེལ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་
བསྐྱེད་དང། འདུལ་བའི་བརྒྱུད་པ་ལུགས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ། བསྡུད་ལུང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལས་ཐུང་བའི་ལག་
ལེན་རྣམས། ཇ ། རྒྱལ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་དོན་འགྲེལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་
ཚོགས་གཉིས་བསམ་འཕེལ་མོར་བྱའི་ཕྲེང་མཛེས། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པའི་སྒྲྀ་དོན་ལེགས་པར་བཤད་
པ་མདོ་སྡེགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྒོ་འབྱེད། ཉ ། གསང་སྔགས་རྣྀང་མ་སྒྲྀའི་རྣམ་གཞག་དང། ཕུར་བོད་
ཡང་གསང་སྒྲ་གྲྀའི་བྱང་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ། རྗེ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་མཚོད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་བློ་
གསལ་འཇུག་པད། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གདམས་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚུ་བོ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་
ཐབས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བཤད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བརློ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་རྗེ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་
གཏེར་བཟློ་ཁ་དཔྱ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་གནས་ལྡན་ཕྱག་རྗེ་རྗེའི་དཔལ་གྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་
བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཆེན། ཏ ། རྗེ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབྱངས་རོལ་བཟླུད་ཐོ། དུས་གཏེར་ཆེན་
མོའི་བདག་བསྐྱེད་ཕུར་ཆེན་མཛད་སྐབས་ཀྱི་དབྱངས་རེས་རོལ་མོ་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་བཟླུད་ཐོར་བཏབ་
པ་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པ། འཆམ་དཔེ་སྟང་བ་འགྱུར་ཕྱོ་ཀྱི་བསྟུས་དོན་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ། རྗེ་རྗེ་ཕུར་
པའི་འཆམ་དཔེ་སྟང་བ་འགྱུར་ཕྱོ་ཀྱི་བསྟུས་དོན་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་མ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་དོན་གཉེར་
ཀུན་སློན། རྗེ་རྗེ་ཕུར་པ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཀྱི་འཆམ་དཔེ་སྟང་བ་འགྱུར་ཕྱོ་ལས་ལོགས་སུ་བཀོད་
པའི་སྟངས་སྟབས་བསྟུས་པའི་འཆམ་དཔེ་འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ། གཏན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་
ཕུར་པ་སྒྲུབ་མཚོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་སྐད་གཏོང་ཚུལ་གྱི་བརྡ་སྦྱོར་བློ་གསལ་སྒྲོ་འཇུག། རྗེ་རྗེ་ཕུར་པའི་

དཀྱིལ་ཆོག་ཡིད་འོང་བློ་གྲོས་ཁ་འབྱེད་བཞིན་ལས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་དུ་ཞལ་འཛིངས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་
གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བློ་དམན་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་སླ་བ་ཡིད་ཀྱི་ཐུན་སེལ། ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་རྗེ་རྗེ་
ཕུར་པ་དང་དཔལ་ཀྱི་རྗེ་རྗེའི་སྨྲི་ན་སྲེག་གི་ཕྱག་ལེན་ཞལ་ཤེས་མ་སྦྱངས་འཚང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཕྱག་
བྲིས་དང་ངོས་ལས་བཤུས་པ་དང་བཅས་པ་དོན་གཉིར་ཉིར་མཁོ། དཔལ་རྗེ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྨྲི་ན་སྲེག་གི་ཕྱག་
ལེན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱུབ། གསང་སྦྱངས་རྟོང་མའི་ཞུས་ལན་བཅོད་བྲིས། དཔལ་ཡང་དག་
སྐྱེབ་མཆོད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཐོ་ཡིག་མི་དབང་ས་སྐྱོང་དགེས་བའི་མཆོད་རྫས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆེ་
དཔག་མེད་པ་ལྷ་དགུའི་སྐྱེབ་པའི་ཐབས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་ག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར། ཆེ་
དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཆེ་དང་བསོད་ནམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། རྒྱལ་དབང་
ཆེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར། མ་གཅིག་གྱུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆེ་ཁྲིད་ཟབ་
མོ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཚུ་རྒྱུན། སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་
པ་སྐྱེད་བྱེད། ས་སྐྱ་པའི་ཕྱག་ལེན་གཏོར་མ་དྲུག་ཅུ་བཞིའི་གཏོང་ཚུལ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་
བྱང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡོ་གা་བསྟན་པའི་སྒོ་འབྱེད། དཔལ་ཀུན་རིག་གི་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་དང་
སྨྲི་ན་སྲེག་གི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པ་མ་ནོར་དོན་གསལ། ཐ ། ངན་སོང་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་སྤྱོང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་སྤྱོང་རྒྱུད་བསྟན་པ་རྒྱས་
པའི་ཉིན་བྱེད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་བྱང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡོ་གা་ཆོས་ཀུན་
གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་བློ་དམན་དགའ་བ་སྐྱེད་བྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་སྦྱངས་འཚང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་རྟོམ་འཕྲོ་ཅན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱུབ། སྨྲི་ན་པའི་བདག་པོ་
ལ་བཀའ་ཤེས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་བའི་ཡི་གེ་དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་། སྦྱངས་འཚང་དགེ་གི་དབང་པོ་ཀུན་
དགའ་རིན་ཆེན་གྱི་ཀུན་རིག་གི་ཆོག་ཁྲིགས་ཆེན་མོ་གསུང་རྟོམ་གནང་འཕྲོ་ལས་ལོགས་སུ་བཀོད་པའི་
དབང་ཆོག ངན་སོང་སྤྱོང་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་ཀུན་རིག་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་ག་གཞན་ཕན་མཐའ་

ཡས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་གཞུང་དོན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཚོ་གའི་ལུང་སྟོར་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། བར་དོ་ཚོས་བཤད་སྒྲིབ་པ་ཀུན་སེལ། རབ་གནས་ཀྱི་ཚོ་ག་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་བློ་གསལ་དགའ་སྟོན། བ། དཔལ་ཀུན་རིག་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་གའི་དཀའ་གནད་རྣམས་དང་ལོག་རྟོག་སེལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ངོ་མཚར་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས། གཞོན་སྒྲིན་འཁོར་ལོའི་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་འབྱུང། རྟེན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་མ་རིག་ཕུན་སེལ། རབ་ཏུ་གནས་པ་དོན་གསལ་གྱི་དགོངས་དོན་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་སྟེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དམ་པའི་ཚོས་བྱང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད། ཁ། རབ་གནས་དོན་གསལ་གྱི་གསལ་བྱེད་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོའི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རབ་གནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཚོས་ཀྱི་བྱང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་འགྲོས་ལུགས་གཙང་མ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷའི་རོལ་མོ། སྤྱགས་འཚང་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐྱོད་པའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྟེན་པ་བློ་གསལ་འཇུག་པ་བདེ་བྱེད་འཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ། སྤྱགས་འཚང་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་དཀྱིལ་ཚོག་གི་མཆན་བུ་མ་དག་པའི་འཁྲུལ་སེལ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་ཚོག་གི་མཆན་བུ་མ་དག་པའི་འཁྲུལ་སེལ་གྱི་ཏིས་ལན་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྤྱགས་འཚང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མཛད་པ། པ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་དམ་པའི་ཚོས་བྱང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསང་འདུས་ཚོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ངེས་དོན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས། དཔལ་གཤེན་རྡེ་གཤེད་དམར་ནག་འཇིགས་གཟུམ་ཀྱི་དམ་པའི་ཚོས་བྱང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་ཡངས་ཚོས་སྒོ་འབྱེད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ལྷ་མིག་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང། དཔལ་རྡོ་རྡེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ཡང་གསང་མ་ཐུ་བཏོག་ནག་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་བསྟན་དགའི་སྒོག་དབྱུགས་ལེན་པའི་བཤད་པ་ནག་པོ། གཤེད་དམར་

ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བློ་དམན་དགའ་བསྐྱེད། གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྟའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བདུད་རྩི་འཁྱུ་མཚོ་ལེགས་བཤད་འཆི་བ་མེད་པའི་གཏེར། སྨོས་མེད་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་མོ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་འཚར་བྱེད། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ཡང་གསང་མཐུ་བཟློག་ནག་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་བསྟན་དགའི་སྒོག་དབྱུགས་ལེན་པའི་བཤད་པ་ནག་པོ། རྗོགས་རིམ་རྩ་དབུ་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཤད་པ་གོ་བདེ་བགྱིགས་ཆོག་མ། དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའི་སྨོས་མེད་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལམ་རིམ་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་བསམ་འཕེལ། ཨ ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསང་འདུས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། བ ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའི་ཤིན་ཏུ་སྨོས་མེད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་དང་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་འཚར་བྱེད་དོན་གཉིས་ལྡན་གྲུབ། དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་སྐོར་གྱི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བདུད་སྡེ་མ་ལུས་པ་འཇོམས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ནག་དྲིལ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། མ ། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་བདེ་མཆོག་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། སྨོན་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་བཅུད་ཀྱི་ཕེག་ལེ། སྨོན་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལུང་སྦྱོར་ཡིད་བདེའི་དཔལ་སྟེར། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་མཁའ་སྦྱོང་བཞོད་པའི་གསང་ལམ། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུ་རེ་མཁའ་

སྤྱོད་ཀྱི་དབང་བཞི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐྱར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཤད་པ་འགྲོ་ཀུན་མཁའ་སྤྱོད་
བསྟོད་པའི་ཉེ་ལམ། རྗེ་བཙུན་རྗོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནུ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སེ་ཚུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱབ་ཅིང་
མཆོད་པ་དང་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཚུལ་འགྲོ་ཀུན་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ། ཅ་ཀ
བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྤྲོར་གྱི་འཕོ་བ་ཆེག་བརྒྱད་གསེར་ཆོས་ཀྱི་གདན་མས་པ་མལ་ལོ་ཐུའི་གསུང་ལ་
ས་ཆེན་གྱིས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྒྲིང་པོ། བདེ་མཆོག་ཡུམ་རྒྱང་གི་འཕོ་བ་ཆེག་བརྒྱད་
གསེར་ཆོས་ཀྱི་གདན་མས་པ་མལ་ལོ་ཐུའི་གསུང་ལ་རྗེ་ས་ཆེན་གྱིས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྒྲིང་
པ། རྗེ་བཙུན་རྗོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁའ་སྤྱོད་
ལམ་བཟང་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པའི་
ཉེ་ལམ། ངོར་ཆེན་རྗོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་དཔེའི་ཁོངས་ནས་རྒྱུ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ཡིག་རྒྱུད་ཡིད་ཆེས་ཅན། རྗོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་གསེར་ཆོས་ཆེག་བརྒྱད། ནུ
རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གསེར་ཆོས་ཆེག་བརྒྱད་མ་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་སོགས་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་ཁག་ཆེ་བ
འགལ་ཞིག་ས་ལོ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་དཔེ་ལས་ལོགས་སུ་བཀོལ་བ། ལངྐ་ལི་ཡའི་སྒྲུབ་པ་བྱ་ཚུལ་བགྱིས་ཆོག
མ། ནག་པོ་རིམ་བཞིའི་རྒྱུར་འདེབས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བས་མཛད་པའི་དཔེ་མ་དག
པའི་ཞུ་དག་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་གསུང་བཞིན་བཀྲིས་པ། འཕོར་ལོ་བདེ
མཆོག་གོ་བྱང་གི་ཚད་ལེགས་པར་བཤད་པ་བློ་གསལ་མེག་ཐུར། བདེ་མཆོག་གོ་ཆའི་ལྷ་རྩིས་ཆེན་མོའི
གསལ་བྱེད། ས་ལོ་ཆེན་པོ་དང་སྤྲགས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་འཕོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གྲུབ་ཆེན
ནག་པོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་བསྟེན་པ་གསར་བྱའི་ཐོ་བཀོད་འཇུག་བདེ་ཀུན་དགའ
དཔལ་འཕོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་གྲུབ་ཆེན་ལྷ་ཏེ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་གསལ་བར་བཤད་པ་
བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ། ནུ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་རིམ་ཟབ་མོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཡི་གེ
འཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ། དཔལ་འཕོར་ལོ་སྟོམ་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་ལེགས་པར་བཤད་

པ་བདེ་མཆོག་རྒྱུད་བཤད་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་
ལྡན་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པ་གོང་མའི་བཞེད་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ལྡན་ཅིག་ཏུ་སྒྲིགས་པ་ལེགས་བཤད་
མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན། ཆ་༢ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་བཀའ་སྲོལ་ཟབ་མོ་འཛིན་ཅིང་
ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་དུས་འཁོར་བསྟན་པའི་མཛེས་
རྒྱན། ང་༢ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་
བཤད་པ་ངོ་མཚར་དད་པའི་ཤིང་རྟ། དུས་བཟང་ངོས་འཛིན་ཡི་གེ། ཏླ་བྱང་ཉི་ལྷ་ན་བཞུགས་པའི་རིགས་ལྡན་
ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡི་གེ། དགེས་མཛད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐོར་འཛིན་པའི་སྲོན་འཕྲིན་པ་ཤཱཀ་
འཕེན་ལས་རབ་རྒྱས། ཚུལ་བཞི་སྲོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཀྱོ་རྡོ་རྗེའི་ཙ་བའི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་
དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕྱོགས་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྒྱུད་འགྲེལ་སྒོ་བརྒྱའི་ལྷེ་མིག། ཞ་༢ ཚུལ་བཞི་སྲོན་དུ་འགྲོ་ཀ
དང་བཅས་པའི་དཔལ་ཀྱོ་རྡོ་རྗེའི་ཙ་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་ཆོག་འགྲེལ་རྒྱུད་བཤད་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་
ཉིན་བྱེད། གང་ཅན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་སྲོན་
འགྲོ་ཚུལ་བཞི་དང་བཅས་པའི་དོན་འགྲེལ་ཟིན་བྲིས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། ཞ་༢ དཔལ་ཀྱོ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་
འཛིན་པའི་སྲོན་དུ་འགྲོ་བ་རྒྱུད་སྡེ་སྒྲིའི་རྣམ་གཞག་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལེགས་བཤད་ལ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱི་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཟིན་བྲིས་སུ་མཛད་པའི་གསུང་རབ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་མ་དཔེ་ཆོག་སྣ་རིང་ཐུང་སོགས་ཐུང་
ཟད་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ལ། ས་སྐྱ་པ་སྔགས་འཆང་བཀ་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་འདྲ་བསྡུར་ཞུས་
དག་བཀྲིས་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་བློ་གསལ་མིག་ཐུར། རྒྱུད་སྡེ་སྒྲིའི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་བསྡུས་དོན་
ཚུལ་གསུམ་གསལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཁོག་ཕྱོགས་དོན་འགྲེལ་པད་དཀར་འཕྲེང་མཛེས། མངོན་པར་རྟོགས་པ་
རིན་པོ་ཆེའི་ལྷོན་ཤིང་གི་བསྡུས་དོན་ལྷོན་ཤིང་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཁོག་ཕྱོགས་རིན་པོ་ཆེའི་
ཕྲེང་བ། རྒྱུད་དང་མན་ངག་འཆད་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས། བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་བསྟོད་པ་རྒྱུད་གསུམ་ལ་
འཇུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕྱོགས་འཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ། བདག་

མེད་ལ་མོ་བཅོ་ལྔའི་བསྟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་དོན་རྣམས་མཚན་བྱའི་སྒོ་ནས་ཞིབ་ཏུ་
བཤད་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ཡིད་འོང་ལང་ཚོ་གཞོན་ནུའི་བཞིན་རས། ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་ཚོས་སྐོར་ལ་
སློབ་ཚུལ་དོན་གཉིར་ཀུན་དགལ། དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཚོ་གཉ
ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ། ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་ལེན་གྱི་མན་ངག་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི
བྱོན་ཚུལ་ཁོག་ཕུབ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལེགས་བཤད་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ཟ། དཔལ་ཀྱི
རྡོ་རྗེའི་བསྟན་པ་བྱ་ཚུལ་ཞེ་བའི་སྒྲོན་སྲེག་གི་ཚོ་ག་དང་བཅས་པ་ཐུབ་བསྟན་གྲོང་བཞེ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི
ཉེ་མ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚོག་ཀུང་གི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ
རྣམ་འགྲེལ་མ་ལུས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་བློ་གསལ་ཡིད་བདེ་འབྱུང་བའི་དགའ་ཚལ། ལམ
མཚོག་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི། །སྣང་གསུམ་རྒྱུད་གསུམ་མཛེས་རྒྱན་གྱི། །ས་བཅད་ལོགས་སུ་ལེགས
བསྒྲིགས་པ། །རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བཞུགས། ཚོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པས་ལམ་འབྲས་གསུང
ངས་ཀྱི་གནད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་རྒྱལ་ལྡ་ཁང་བློ་གྲོས་མཛད་པ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་སྒྲས་པ་མིག
འབྱེད། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འཚང་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི
བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་བཤད་པ་ཟབ་མོ་རྣམས་བསྒྲིགས་པའི་བར་སྟོན་ཟིན་བྲིས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས། རྒྱལ་བ
ལུས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །གང་བློ་རྒྱས་ཕྱིར་དྲི་བའི་ཚུལ། །ཐུང་ཟད་གནད་བ་རྣམས་ཀྱི་ལན། །རྒྱལ་བ་དགེས
པའི་མཚོད་རྫས་བཞུགས། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་སློབ་བཤད་དང་ཚོགས་བཤད་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་གྲངས་རྒྱ
མཚོའི་གསུང་གི་ཟིན་བྲིས་ལ་སྣར་ཡང་རྟེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞུས་དགེ་མཛད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཅན་གྱི་དགེ་ལ་ཡི་གེ
པས་མ་དགེ་བ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཚོས་རྗེ་བླ་ཕུག་པ་དང་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང
རྒྱུན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྲིས་པ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་ཕེགས་པ། ཆུང་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མུན་སེལ
སྒྲོན་མེ། རྒྱུ་ནས་བཤད་པའི་ཡུལ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིག་ཚུལ་ཐུན་མོང་བ་བླ་མའི་མན་ངག་གསལ་བར
བཤད་པ་དགྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་མེ་ཏོག་འཕྲེང་མཛེས། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས

པའི་བཅུད་བསྡུས་པ་ནང་གི་བློ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན། རྒ་ཆུང་ འཕྲལ་འཕོར་ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཟབ་ལམ་བྱང་ཆུབ་སྦྱོར་པའི་རིམ་པ་བགྱིས་ཚོགས་མ། དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྒ་བའི་སྦྱོར་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། ལམ་སྦས་བཤད་ཀྱི་ཁྱིད་ཡིག་གོང་མའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་མན་ངག་གི་རྒྱ་མཚོ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཆ་ལག་བརྟན་དོན་གསལ་བ། བརྟན་ཆེག་བརྒྱད། མགོན་རྒྱང་གི་རྗེས་གནང། སྨྲོན་པ་ལུང་སྟྲི་ན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་དོན་གཉིས་ལྷུན། བོད་ཡུལ་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཚོས་ལམ་སྐོར་བྱེ་མ་ བརྒྱད་ཀྱི་ཁྱིད་ཡིག་སྦྱོར་འཛིང་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་རྩོམ་འཕྲོ་ཅན་གྱི་ཁ་བསྐང་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་ གྱུས། ཐུ་གུ་ལུང་གི་ཕུག་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་སྦྱོར་ ཐབས་མ་ནོར་དོན་གསལ། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་བདག་ཆེན་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཚོག་གི་གསལ་བྱེད་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ། ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ལྷན་མ་དབང་ཕྱུག་འབུམ་གྱི་བློ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དོན་འགྲེལ། ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ལྷན་མ་དབང་ཕྱུག་ འབུམ་གྱིས་དྲི་བ་ཞུས་པའི་དྲིས་ལན་རྣམ་པར་དེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་མཐོང་བ་རབ་ དགའི་གསལ་བྱེད། ༢༦ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་སྨོན་བྱེད་དབང་གི་མཚན་སྨོན་ འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས། རྡོ་རྗེ་བདག་མེད་མའི་བསྟོད་པ་རྣམ་དག་གི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ས་སྐྱ་པ་སྦྱོར་ ཚན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཞུས་དག་མཛད་པ། དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ སྦྱང་གཞི་སྦྱོང་བྱེད་སྦྱོང་ཚུལ་ཉེར་མཁོ་ཀུན་དགལ། ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྣམ་བཤད་ཟིན་བྲིས་ ཁང་དབྱངས་དགོངས་རྒྱན། དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་དཀའ་གནས་ཀྱི་ དོན་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ཟབ་དོན་བཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ། དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་ཕྱི་ནང་གི་ བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་དགེས་རྡོར་ཚོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ ཀྱི་དགོངས་པའི་ས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་སྐྱས་པ་མེག་འབྱེད་སྙིང་པོ་དོན་གསལ། ཡ །

དབལ་ལྷན་ས་སྐྱ་བའི་སྤྱགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་དོར་རྫོང་རྩམ་གཉིས་ཀྱི་ཀུན་རྫོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་
ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲྭབ་མཐའི་
རྩམ་གཞུག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དབལ་ལྷན་ས་སྐྱ་བའི་བསྟན་འཛིན་དོར་
རྫོང་རྩམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བཙུམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་
སྲོལ་རྩམས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དབལ་ས་སྐྱ་བའི་ཆོས་སྐྱོང་
རྗེ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི་ལས་ཚོགས་གཏོར་མ་ལ་བཏེན་ནས་དགྲ་བསད་པའི་མན་ངག་རྡུག་ཅུ་པའི་ཆོ་ག
དགྲ་བགེགས་གནད་གཅོད་ཀྱི་སྒྲུ་གཅིའི་རྟེན་གཞིའི་ཡི་གེ་ཆྱེང་མའི་དོན་རྩམས་དྲིས་ལན་གྱི་སྐོར་ནས་ལེགས་
པར་བཤད་པ་ལོག་རྟོག་འཛིན་པས་པའི་ལྷ་དབང་རྗེ་རྗེ། གུར་གྱི་མགོན་པོ་ཁྲོ་བོ་བཅུ་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་བྱ་
ཚུལ་བདུད་ཀྱི་དགྲང་ཆོགས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་བྱེད་པའི་མེ་འོད། མཁའ་འགྲོ་སྒྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག
བདུད་སྡེ་འཛིན་པའི་གནམ་ལྷགས། དབལ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལག་ལེན་དོན་གཉིར
དགའ་བསྐྱེད་བར་ཚད་ཀུན་སེལ། ཎྜི་རྗེ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྷམ་དབལ་ལས་མཁན་ལྷ་དང་བཅས་པའི་བསྟོད
བསྐུལ་འཕྲིན་ལས་སྙུར་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕོ་ཉ། དབལ་ལྷན་ས་སྐྱ་བའི་བཀའ་སྩུང་བསྒྲེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན
པོ་རྩམས་ལ་འཕྲིན་ལས་འཚོལ་བའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང། བས
འབགས་ནས་པོ་འཕྲུར་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བསྐུལ་བའི་ཡི་གེ། ས་སྐྱ་བའི་སྩུང་མ་ཁྲུད་པར་ཅན་རྩམས་ཀྱི་རྩ
བའི་སྤྱགས་སོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ་སྟོན་གྱི་དཔེ་རྒྱུ་ཡིད་ཆེས་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལས་བཤུས་པ། གུར་ཞལ
གཉིས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་གཟུངས་དང་ཞལ་བཞི་ཁྲག་གཏོར་གྱི་གཟུངས་ཚར་ཆེན་གྱི་ཕྱག་བྱིས་ལ་རྗེ་ལྷར་འབྱུང་བ
བཞིན་བཀོད་པའི་ཡི་གེ། དབལ་ས་སྐྱ་བའི་ཆོས་སྐྱོང་རྩམས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་གཟུངས་གཞུག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ
ཡིན་པ་འཕྲིན་བཅོལ་རྒྱས་པ་དང་བཅས་པ། གསོལ་འདེབས་བར་ཚད་ཀུན་སེལ། མཐུ་ལྷན་ཅ་ཏུམ্ས་ཁའི
བསྟོད་བསྐུལ་དགྲ་སྡེ་འཛིན་པའི་མཚོན་ཆ། དབལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་བསྐང་གསོ་བསྡུས་པ་བར་ཚད
གཡུལ་ལས་རྩམ་རྒྱལ། ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་ཐུགས་དམ་སྐང་ཞིང་འཕྲིན་ལས་འཚོལ་བའི་ཡི་གེ

བསམ་དོན་སྒྲུབ་འགྲུབ། དཔལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་བྱ་ཏ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་ འཕྲིན་ལས་འཚོལ་བའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་དོན་གཉིས་ལྡན་བྱུག། མཁྱ་ཀླ་ལའི་གསང་བའི་ལས་མཁན་ཆེན་ པོ་མོན་བུ་བྱ་ཏའི་བསྟོད་པ་བདུད་དགུང་ཀུན་འཛིན་མས། དཀར་བདུད་ཀྱི་བསྟོད་པ་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས། བྱ་ཏ་འཚམ་གྱི་བརྟེད་ཞོ་བསྟན་སྲུང་དགྱེས་པའི་ཏ་སྒྲ། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་ བསྐུལ་བའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་བསྟན་དགྲ་རྣམས་ཀྱི་སྨོག་ཙ་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་མཚོན་ཆ། བསྟན་སྲུང་ རྣམས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་བསམ་དོན་སྒྲུབ་འགྲུབ། དཔལ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བདག་ པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བསྐང་བཤགས་བཟློག་བསྐུལ་བསྟོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་བསམ་དོན་ཀུན་ འགྲུབ་འཕྲིན་ལས་མཁན་ཁྲུབ། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གཞན་རྣམས་ལ་ ལྡན་ཅིག་ཏུ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ། ཆོས་སྐྱོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཀུན་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་འཕྲིན་ ལས་འཚོལ་བའི་ཡི་གེ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། དཔལ་བསམ་ཡས་ལྡན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ སྲུང་མ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཀུན་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་འབྲེན་བསྐང་བ་འཕྲིན་བཅོལ་དང་བཅས་ པའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་ཕན་བདེ་ཀུན་འབྱུང་བསམ་པ་ལྡན་གྱུས། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་ བཅས་པ་མཚོད་པའི་ཚོ་ག་དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། ར། དཔལ་རྡོ་ རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོའི་ཚོས་སྐོར་རྣམས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་བསྟན་སྲུང་ཚོས་ཀུན་ གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། སྨོན་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་དྲི་མ་ མེད་པ་དམ་ཚོག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་དོན་འགྲེལ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་ ལེགས་བཤད་འཛིན་སྒོང་མཚོག་གི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་སྐུལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་མྱུན་སེལ། ལ། བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བསྟན་པའི་ཐབས་ཕྲོ་ཀ་ལྟ་བཅུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྗེ་བཙུན་ མཚོག་གི་དགོངས་རྒྱན། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྡེགས་འཚང་རྣམས་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ བཟའ་བའི་དམ་ཚོག་བདུད་རྩི་འི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ཉིན་

མོ་ངས་ནད་ཀུན་སེལ་བའི་སྨན་མཆོག་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ། རྗོ་རྗེ་དང་དེལ་བུའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྤྱིགས་འཚང་རྒྱས་ལ་གཅེས་པའི་ནོར་རྫས། རྗོ་རྗེ་དེལ་བུ་བགྲང་ཕྱེང་དགང་ཟླུག་བུམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་གསང་སྤྱིགས་འཇོན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལེགས་བཤད་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ། རྗོ་རྗེ་ཕེག་པའི་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བདུད་རྩིའི་ཅོལ་མཆོ། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་བཤད་པའི་ཡི་གེ། སྟོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་བསྡུས་དོན་ཁོག་ཕུབ་ཟློག་མཁས་པའི་ཚུལ་འཇུག་པ་བདེ་བྱེད། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྒྲོལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་ལོང་ཐོག་སེལ་བའི་མེག་ཐུར། གསར་རྙིང་གི་བརྡའི་རྣམ་དབྱེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་སྒྲོན་མེ། ལེགས་སྦྱར་གླེག་ཚུལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཆོ་གསལ་ཀུན་དགལ། བོད་ཀྱི་བརྡ་ཡི་བསྟན་བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་མེག་ཐུར། ལེགས་པར་བཤད་པ་དག་ཡིག་སྒྲོར་ཚུལ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ། སྣྲན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མེ་ལོང་ལས་བཤད་པའི་དོན་རྒྱན་སྒོམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བློ་གསལ་གཞོན་ནུའི་མཏལ་རྒྱན་ཡིད་འོང་ཞུབ་པའི་ཕྲེང་བ། སྣ་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་བློ་གསལ་མཏལ་རྒྱན། དཔལ་ཀྱི་རྗོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་ལམ་དུས་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཚོགས་འཛིན་མགོན་གྱུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཉེར་མཁོ་ངོ་མཚར་ཅན་འདི་རྣམས་ལ་བར་སྐབས་སུ་ཡི་གེའི་ལྟག་ཆད་ཅུང་ཟད་བྱུང་བའི་དེ་ལ་འགའ་ཞིག་སྣང་བ་ལས། ས་སྐྱ་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྟེན་ཕེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྤྱིགས་འཚང་དགེ་དགའ་བས་ནོད་ནམས་ཀྱིས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ནས་ཞུས་དག་བཀྲིས་པ་དབྱོད་ལྡན་གཟུར་གནས་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག ལགས་ལོ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་གཞི་བསྟེན་དང་ཁ་གསོའི་བསྟེན་པ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ། དཔལ་ལགས་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་དཀྱིལ་ལགས་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་འབྲི་བའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པ་བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན། ལགས་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་སྤྱིགས་ཕྲེང།

ཉམས་ལེན་ཟབ་མོའི་རིམ་པ་རྣམས། །གསལ་འདེབས་ཀྱིང་འཛིན་གོང་འཕེལ་བཞུགས། དབལ་ནག་པོ་ཆེན་
པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁའུ་པའི་སྙན་བརྒྱུད། རིག་བྱེད་མའི་བསྟེན་རྫོགས་མཉམ་སྦ་ལེན་
ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་བསྟེན་པའི་སྒྲུབས་ཀྱི་ཉམས་ལེན། བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་མངོན་
རྟོགས་ཀྱིང་ངེ་འཛིན་རབ་གསལ། བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན། སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་
འཆི་མེད་དབལ་སྟེར། རྡམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྟོང་པོ་འཆི་མེད་དབལ་སྟེར། ཏ་མཁྱིན་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱལ་
འགོང་ཀུན་འདུལ། གུར་དྲག་ཉམས་ལེན་བསྡུས་པ། ས་པཏ་འཇམ་དབྱངས་སྦགས་སྒྲུབ་ཚོས་རྒྱལ་མའི་
འདོན་ཐབས། སྒོག་དགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྡུས་པ། ཚེ་སྒྲུབ་ཉེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྟོང་
པོ། ཁྱུང་ཁའི་བསྐོམ་བཟློས་སྟོང་པོ། གུར་དྲག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ། ཚེ་སྒྲུབ་མདའ་འཕེལ་མའི་སྐོམ་
བཟློས་སྟོང་པོ། ཚེ་དབང་མདའ་འཕེལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ལྷུན་གྱུབ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་བསམ་པ་ལྷུན་གྱུབ། ནང་གི་བྲག་རྫོང་མ་
བསྐོམ་ཚུལ། ཟབ་དོན་ནི་གུ་ཚོས་དྲུག་གི་ཟླ་མ་བརྒྱད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱུབ། ནི་
གུ་ཚོས་དྲུག་གི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་རྣལ་འབྱོར་གཏེང་ཐོབ། རྗོ་རྗེ་ཕུར་པའི་མངོན་རྟོགས་ཆོགས་བཅད་མ་
འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཁག་གཉིས། ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ནག་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ། ཕོ་མ་དམར་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཉམས་
ལེན་ཁམས་གསུམ་འགྲུགས་པའི་ལྷུགས་ཀྱུ། ནོར་ལྷ་དབྱུག་ཀུ་མ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསམ་དོན་
ཀུན་འགྲུབ། དབལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཚོས་ནོར་ལྷ་དབྱུག་ཀུ་མ་མཆེད་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཅཀྲ་ལ་བཏེན་ནས་
དབང་བསྡུད་ཟབ་མོའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ་
སོར་འབྱང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། འཇམ་དབལ་ན་ག་རཏྣའི་སྒྲུབ་ཐབས་མ་རིག་ཐུན་སེལ།
འཇམ་དབལ་ན་ག་རཏྣ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྟེས་གནང་བྱ་ཚུལ་མ་རིག་ཐུན་སེལ། གཙོ་བོ་ལྷ་ཀྱི་ཚོ་གའི་ལག
ལེན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་ཕུན་ཚོགས་བསམ་འཕེལ། ཀ། ཆུ་གཏོར་གཏོང་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ
འདོད་དགྱེའི་ཚར་འབེབས། ཟླ་གཏོར་གཏོང་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་དགོས་འདོད་ཚར་འབེབས། ནམ་གཏོན་གྱི་ནད

མི་འབྱུང་བའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདན་ས་བར་པ་དགེ་སྦྱོང་འཛིན་ཆོས་རྗེང་བཀྲ་ཤིས་བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་བསྟན་པའི་ལྷུན་པོའི་བཅའ་ཡིག་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གཞན་རྣམས་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ལྷན་མ་དབང་ཕྱུག་འབུམ་གྱིས་དེ་བ་ཞུས་པའི་དེས་ལན་རྣམ་པར་དེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕྱོགས་མཐོང་བ་རབ་དགེའོ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལས་བརྩམས་པའི་དེ་བ་དེས་ལན་གྱི་ཡིག་ཚུང། ཇོ་གདན་བླ་མ་མང་ཐོས་བཤེས་གཞན་པས་དེས་ལན་ཡིད་ཀྱི་སྒྲུན་སེལ། དབང་བཤད་ལུང་དང་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་མི་གསལ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཟབ་དོན་རྒྱས་པའི་ཐབས་མཆོག། རྒྱུད་སྡེ་བདུན་ཐུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་མྱ་ངན་འདས་བྱང་ལུང་བསྟན་མནལ་ལམ་མ། ཇོ་བོ་རྗེས་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཐུན་པ་འདོད་ཆེར་འགྱེད་དང་ལུང་བསྟན་སྒྲོལ་མའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་ཆེམས་ཕྱག་བྲིས་མ་ལས་ཞལ་བཤད་ཅེ་ཐུང་ཟད་གསལ་བར་བྱས་པ། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱི་རྟེན་འབུམ་ཐང་གི་གཏེར་འབུམ་གྱི་གཐུག་ལག་ཁང་གི་ཞིག་གསོས་ལོགས་བྲིས་གསེར་ཐོག་སྲོས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀར་ཆག ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་ན་བཞུགས་པའི་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་གསེར་སྐུ་སྐུ་ཚད་མ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དང། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གསེར་སྐུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་ཀྱི་གཟུངས་གཞུག་གི་དཀར་ཆག ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་སྟོད་ལ་ལོགས་བྲིས་བཀྲིས་པའི་དཀར་ཆག་དང་བ་འཇེན་བྱེད། ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་སྤྱན་ལྟ་ཆང་བླ་མའི་འཁྲུངས་རབས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་མཆོད་དཔོན་སློན་ལམ་རིན་ཆེན་གྱིས་སྤྱན་ལྟ་ཆང་བླ་མ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲུངས་རབ་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་བཅུ་གཉིས་སྒྲིན་བདག་དང་བཅས་པའི་གཟུངས་ལ་ཕྱལ་བའི་ཡི་གེ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སྤྱན་ལྟ་ཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་

ཀྱི་དགའ་སྟོན་དྲུག་པ་བཅུ་པ་དང་བསྡུན་རིགས་ཀྱི་བུ་དགེ་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཁྲིར་འདོན་བྱས་
སྐབས་ཀྱི་དེབ་བསྒྲིགས་ངོ་མཚར་སྟོན་གནས་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྷེ་མིག བས་མགོན་ཆེན་པོས་རྒྱ་ལམ་དུ་
ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་བཞིན་སྒོ་རྒྱམ་མགོན་ཁང་སྟེང་གི་རྟེ་བཙུན་གྱི་གཟིམ་ཕུང་མདོ་སྡུག་ཆོམ་རྟེབས་སུ་འཛིན་
ལ་ཁད་པའི་ཐོག་དང་ལོགས་བྱིས་སོགས་ལ་ཉམས་གསོ་དང་ཞབས་རྟོག་བགྱིས་པའི་དཀར་ཆག ངེད་རང་
གི་འཕྲ་འབག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཟུངས་གཞུག་གི་དཀར་ཆག སྒོ་རྒྱམ་བློ་མ་ལྷ་ཁང་གསར་པའི་དཀར་
ཆག་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ། ཤྲཱ་ས་སྒྲ་པ་ཞ་ནན্ཌས་བློ་མ་གོང་མའི་བཞེད་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་ལྷ་ཁང་རྩེའི་ཐེག
ཆེན་པོ་བྱང་གི་ཤར་ངོས་ལ་ལྷེབས་བྱིས་སྤར་མེད་གསར་དུ་བསྒྲུན་པའི་ཐོ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱུག བཞི་ཐོག
གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་བློ་མའི་ལུང་བསྟན་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ངོ་མཚར
གཏམ་གྱི་ཕྲེང་བ། བློ་བཟང་ཉེ་ལྷེ་ན་བཞུགས་པའི་རིགས་ལྷན་ཆེན་པོའི་སྒྲ་གདུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡི་གེ རིན
ཆེན་སྒང་གི་སྒྲུབ་པ་མོའི་སྟེར་ཚོགས་འདུ་འཚོག་བྱུང་རེས་བཞིན་ལྷུང་བཤགས་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་དགེ
རྒྱུན་དང་ལོ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ཏུ་མ་ཏི་དུང་རེ་ཆུམས་ཆག་མེད་དུ་བཙུགས་པའི་ཐོ། སྒྲ་འདུ་མཇོ་ཐོད་མར་ན་བཟའ
དང་ས་རྒྱུན་གནམ་རྒྱུན་སོགས་རྟེ་བཙུན་དུ་ཞབས་ཏོག་བགྱིས་པའི་ཡི་གེ་ཚོགས་བཅད་མ། འགོན་སྒྲ
འབུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་གསར་སྒྲུན་བགྱིས་པའི་ཡི་གེ རྟེ་ཚར་ཆེན་དང་རྒར་བ་བསོད
ནམས་ཆོས་འཕེལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་གསུམ་གྱི་ནང་རྟེན་བཞེངས་པའི་དཀར
ཆག ཉིས་ཐོག་བློ་བཟང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་མངོན་དགའ་བའི་བ་ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་རྟེན་གཙོ་གཉིས་ཀྱི
གཟུངས་གཞུག་གི་དཀར་ཆག་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱུག དཔལ་ས་སྒྲའི་བཞི་ཐོག་བློ་བཟང་གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོ
གསར་བཞེངས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་ཀྱི་གཟུངས་གཞུག་བཞུགས་ཚུལ་གྱི་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་ཡིད་འཕྲོག དཔལ
ས་སྒྲའི་དབུ་ཅོའི་ཐུ་མ་ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་གསར་བཞེངས་སོགས་ཀྱི་གཟུངས་རྫོང་གི་དཀར་ཆག གཙན་ས་ཆེན
པོའི་ཆོས་གྲྭ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་ཉེར་གཅིག་དང་ཉེར་ལྔའི་དུས་ཏ་སོ་སོའི་ཐོག་དགེ་རྒྱུན་བཙུགས་པའི་ཡི་གེ
ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ཞུའི་བསྟུས་དོན་ཁོག་ཕུབ་འཇམ་དཔལ་དགེས་པའི་མཚོད་སྦྱིན་གསར

པའི་མེ་ཏོག། དྲུག་པ་ཚེས་བཞིའི་དགེ་རྒན་ཚོས་སྦྱོང་སྒྲིགས་རིམ། རྗེ་ཐུས་པ་ཆེན་པོའི་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོས་སྦྱོང་སྒྲིག་རིམ། གངས་ས་ཆེན་པོའི་དབྱར་ཚོས་དགུན་ཚོས་ཀྱི་གཞི་ལེན་ཆེན་པོའི་ཚོས་སྦྱོང་སྒྲིག་རིམ། ལོ་གསར་དང་གཏོར་སྦྱོང་སྐབས་ཀྱི་བསྐང་གསོའི་ཐོ་བཞུགས་པ། དུས་མདོས་ཀྱི་ཚོགས་དབྱ་ལ་ཞལ་ངོ་ཐུགས་བྱེལ་གྱི་དབང་གིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་དུས་གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཚོগ་དགོན་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཐོ་ཡིག ཆུ་སྦྲུལ་དུས་མདོས་ཆེན་མོ་ཞག་བདུན་དུ་སྒར་བའི་ཚོ་གའི་སྒྲིག་རིམ་སོགས་ཀྱི་ཐོ། དམར་ཆེན་གཏོར་བཟློག་གི་ཕྱག་ལེན་བྱེད་མཚོག་བསོད་ནམས་དབང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་དངོས་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགས་ཞལ་ཞུས་བཀྲིས་པ། གངས་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཕུར་པ་སྐྱབ་མཚོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་སྐད་གཏོང་ཆུལ་གྱི་བརྡ་སྦྱོར་བློ་གསལ་སྒོ་འབྱེད། ཚར་ཆེན་གྱི་ལུ་ཏའི་བསྐང་གསོ་གསར་པ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས། དམ་ཅན་རྗོ་རྗེ་ལེགས་པའི་བསྐུལ་བཞུགས། ས་སྐྱ་པ་སྤགས་འཚང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་རང་དང་རང་གི་སློབ་མ་རབ་འབྱམས་སྐྱ་བ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་དང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ཚོས་སྐྱོང་ལ་གཏད་པའི་བཅད་བྱས་དུས་གཏོར་དང་ལ་བྱིས་པའི་ཡི་གེ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྤགས་འཚང་བློ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སྤགས་འཚང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོན་གྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམས་ས་སྐྱ་པའི་འཛིན་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་བྱ་ཏ་དམར་པོས་ལྷུང་བསྟན་དུ་སྩལ་པའི་གསུང་ཤོག་རིམ་པ་གཉིས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་མཁན་ཚངས་པས་ཕྱལ་བ་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྤགས་འཚང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོན་གྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམས་ཆོས་སྐྱོང་ཡིད་བཞིན་བོར་བུས་གསུང་ཤོག་དུ་ཕྱལ་བའི་དོན་འགྲེལ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སྤགས་འཚང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ལ་བསྟོད་པ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་པས་མཛད་པ། སྤགས་འཚང་ཏྲ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་འཁྱངས་རབས་ལ་ཐུང་ཟད་སྤགས་པ་སྐྱལ་བཟང་མཛེན་རྒྱན། སྤགས་འཚང་ཏྲ་མ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྱངས་རབ་གསོལ་

འདེ་བས་བསྡུས་པ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ལྷ་ཆེན་གྱི་མཁན་ཆེན་མཁས་པའི་དབང་པོ་བྱམས་པ་
བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་པས་རང་གི་རྣམ་ཐར་རྟོགས་བརྗོད་གསར་དུ་མཛད་པ་ལ་ལེགས་སོ་ཕུལ་བའི་ཆོགས་
བཅད་བཅུ་དགུ་པ་ངོ་མཚར་གྱི་གཏམ་གསར་མུ་ཏེག་གི་ཕྲེང་བ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ལྷ་ཆེན་གྱི་
མཁན་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་གོང་གི་རྣམ་ཐར་མཛད་པ་ལ་ལེགས་སོའི་ཆོགས་བཅད་གོང་ནས་གནང་བའི་ཞུ་ལན་
མཁན་ཆེན་གྱིས་ཕུལ་བའི་ཆོགས་བཅད། ཁོ་ཕུ་མཁན་ཆེན་གྱིས་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་རིག་བྱེད་ཀྱི་
གྲངས། བརྟན་བཞུགས་ནོར་བུའི་འཁྲིལ་ཤིང། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྤྱགས་འཚང་ཟླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཁྲི་གདན་བཅུ་པ། སྤྱགས་འཚང་
ཟླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གྱི་བརྟན་བཞུགས། མཁས་དབང་ཆུ་ན་ས་ཀ་རའི་ཞུ་ཡིག
ཞལ་བཤུས། དཔོན་སློབ་ཡོལ་མོ་སྣྲལ་སྐྱའི་སྤྱན་ལྟས་ཡོད། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་
ཆོས་གྲགས་སོགས་ཀྱི་སྤྱན་ལྟས་འགལ། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས
ཁཉའི་བྲག་སྒོར་གསུང་བརྟག་གནང་བའི་བརྟག་ཡིག། བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ
སྦྱིན། མཆོག་གི་ཟླ་མ་དམ་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས
ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་རབ་ཏུ
གསལ་བ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འདོད་འཇོ། རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྗེ་རྗེ་འཚང་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན
དགའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་པའི་ས་བོན། ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དཔལ
ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྤྱགས་འཚང་ཟླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ
རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བར
བྱེད་པ་ཕུན་ཚོགས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན། ས ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་མངའ་བདག་རྗེན་ཅན་ཙ
བའི་ཟླ་མ་དམ་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྤྱགས་འཚང་ཟླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ
བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་དགུང་གི་བགྲང་གཞི་ལྷ་བཅུ

ཚུན་གྱི་མ་ཚང་བ་ཁ་སྐོང་བ་ལེགས་བྱས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སྟེལ་བར་བྱེད་པ་དང་པའི་ཚུ་རྒྱན། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་
སྤྱགས་འཚང་ལྷ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པོའི་རྗེགས་པ་བརྟེད་པ་ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་
པོ་སྤྱགས་འཚང་ལྷ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ་དཀར་ཆག། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་
ཆེན་པོ་སྤྱགས་འཚང་ལྷ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ་དཀར་ཆག་བཅས་བཞུགས་པ།། ཀ། ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་རྒྱའི་
རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུན་བསྡེར་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ལས། རྗེ་བཙུན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་
མཛད་པའི་རྣམ་ཐར། ཐོག་པོ་མཁན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར། ར་དབོན་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
མཛད་པའི་རྣམ་ཐར། ཡེག་མཁན་ཨཱ་ཌུ་གཞོན་ཏུ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར། དགའ་གདུང་པ་རིན་ཆེན་
དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར། གསང་ཕུ་བ་དོན་གྲུབ་ལེགས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར།
ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་བཅས་རྣམ་ཐར་ཁག་བདུན་བཞུགས་
སོ།། །།དགེའོ།། །།བཀྲ་ཤིས།། །།སར་མཆན་ལོ།། །། ༄༅། །རྒྱ་བའི་དཀར་ཆག་ནང་གསལ་ཀྱང་མ་དགེ་
མ་རབ་པའི་ཚད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོ།། རྗོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བོར་ལོ་ལྷོ་ལ་དབང་གི་བརྒྱད་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དང་།༸། དགྱེལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་
དགེ་པོའི་ལས་བསྒྲུལ་དང་ཚོ་གཤི་བསྒྲིགས་རིམ།༹ རིགས་འཛིན་བརྒྱད་འདེབས་བར་ཚད་ཀུན་སེལ།།ས།ས། རིགས་འཛིན་བྱམ་བརྒྱད་པ་རྣམས་ལ་ཏ་མཚོད་
འབུལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཅི་བསམ་ཀུན་འགྲུབ།།ས།། དཔལ་རྗོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བྱམ་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ།།ས།། རྒྱད་གསུམ་མན་
དགེ་དང་བཅས་པའི་བྱམ་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་།།ས།། རྒྱད་གསུམ་མན་དགེ་དང་བཅས་པའི་བྱམ་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དཀར་
པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བསེལ་ཞེར་ཅན།།ས།། རྒྱད་གསུམ་མན་དགེ་དང་བཅས་པའི་བྱམ་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།།ས།། སྤྱགས་འཚང་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ། འབྲིང་པོ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷའི་ལྷོ་ནས་ཤིང་། བྱང་མཚོག་བསོད་ནམས་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་
རྒྱས་པ་བཅུད་ཀྱི་ཕིགས་ཐེང་རབ་ཏུ་འཕེལ་བའི་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ཚུ་གཏེར། འབྲིང་པོ་བཅུད་ཀྱི་ཕིགས་ཐེང་། སྤྱགས་འཚང་གྲགས་
པ་བློ་གོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བྱིན་ཐུབ་ཆར་འབེབས། སྤྱགས་འཚང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་
ཆེའི་ཐེང་བ། ས་ལོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། དགོས་འདོད་འབྱུང་། ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་

དགོན་མཆོག་ལྷུན་གྱུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་ནང་གི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ། ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་བསོད་ནམས་རབ་རྒྱས། བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིར་གྲགས་པའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ། སྒྲོལ་མ། མི་གཡོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་ཟབ་མོ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། བཀའ་གདམས་ཕེག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་དབང་གི་ཚོམ། སྤྱོད་ཁྲིད་གདན་ཕོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མ་རིག་མུན་སེལ། སྨོན་ལམ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། ཡང་དེ་སྒོམ་ཚུལ་ས་བཏ་ཀྱི་མཛད་པ་དང་། འཕགས་པས་མཛད་པ་ལ་ཞུ་དག་གནང་བ། ཚེ་སྦྱོང་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཚེ་སྦྱོང་འཆི་མེད་བདུད་ཅི་བཀྲིགས་པའི་ལྷགས་ཀྱུ། ཚེ་སྦྱོང་ཟབ་མོ་འཆི་མེད་བདུད་ཅིའི་བཅུད་ལེན། ཡང་ཚེ་སྦྱོང་ཟབ་མོ་གཅིག ཇི་བཅུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་འོའི་ཚེ་སྦྱོང་ཟབ་མོ་རྒྱང་འཇུག་གི་ཁྲིད་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཆི་མེད་བདུད་ཅིའི་བུམ་བཟང། རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྦྱོང་ཐབས་བསྡུས་པ་གཉོར་ཚོག་དང་བཅས་པ་བདུད་དབྱུང་བསྲེག་པའི་མེ་འོད། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲྭ་བ་ལྷག་ཀྱི་སྦྱོང་པའི་ཐབས་མཁན་སྤྱོད་བཤོད་པའི་ཉེ་ལམ། དྲྭ་བ་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚོགས་བསྟོམ་པའི་གསུང་ལ་ཞུས་དག་མཛད་པ། གསུང་དག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཏམས་དག་ཟབ་མོ་བླུ་ཚུལ་ཀྱི་ཡི་གེ་དོན་གཉིར་དགའ་བ་སྐྱེད་བྱེད། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཏམས་དག་འཚང་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་འཕྲལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པ་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་དགལ། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ནང་ཚན་བཏུ་ཆེག་བརྒྱད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐུག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པ་སྟན་བརྒྱད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། དེའི་རྩལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཕྲི་ཚུལ་བློ་གསལ་ཁ་འབྱེད། ནང་ཐབ་མོ་ལུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་ཁང་བཟང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཕྲེང། ཞལ་བཞི་པ་ལ་གཏང་རགས་མཚོད་གསོལ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་མཛེས། བུ་ཏ་ལ་གཏང་རགས་མཚོད་གསོལ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་རྒྱས་བྱེད་པ། ཕྱག་རྗེར་ཞུ་ཚའི་སྒོམ་བཟླས་སྟྲེང་པོ། དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོང་དཀྱིལ་མཛེས་རྒྱན་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ བདང་པོའི་ལས་ཅན་འཇུག་པ་བདེ་བྱེད། དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་པའི་དུས་མཐའ་མའི་ཚོ་གའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱུབ། དཔལ་མ་སྒྲ་པ་སྤྱགས་འཆང་དགེ་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྤྲོན་ཀྱི་སྒྲེས་རབས་རྣམས་ས་སྒྲ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་བྱ་ཏ་དམར་པོས་ལུང་བསྟན་ཏུ་སྙལ་བའི་གསུང་ཤོག་རིམ་པ་གཉིས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་མཁན་ཚང་པས་ཕྱལ་བ་ བདང་བཅས་པའི་ཡི་གེ ས་སྒྲ་པ་དགེ་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་རང་གི་གནས་ལུགས་སྒྲོལ་བཏགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་པ་གོང་མའི་བྱིན་རླབས་སྙུང་འཇུག ཇི་བཅུན་གོང་མ་ལྟ་ལ་ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་བསྟན་པའི་གདམས་པ་ཚིགས་བཅད་རེ་བཅས་པ་འདི་རྣམས་རྩ་བའི་ དཀར་ཆགས་ནང་གསལ་ཀྱང་མ་དཔེར་མ་ཚང་བ་རྣམས་བཀོད་པ་ལགས།། །།སངས་མཆོག།། །། ཥ་ མཁན་ཆེན་ཨ་བད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བྱ་རྒྱས་ཞབས་ཞུ་བཀྲིས་པའོ།།